

POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGARE
(Pampiri ya Bobedi)**

KAROLO YA A**POTSO 1****SELELO SA MMOKI – E.D. MOGOTSI**

- | | | |
|-------|--|----------------------|
| 1.1.1 | Kemedi (ba mo naya diatla) | (1½) |
| 1.1.2 | golega > pana
latihela > akgela | (3)
(3) |
| 1.1.3 | Go tsweleletsa tiro pele /Go itshokela tiro. | (3) |
| 1.1.4 | Ba mo thusa | (2)
[12½] |
| 1.2.1 | Tlhaga e ntle | (3) |
| 1.2.2 | Mothofatso | (3) |
| 1.2.3 | Thaga e ja mabele; Serurubele se fetlha/bodisa matlhaka. | (3) |
| 1.2.4 | Gonne se dirile gore banna ba lwele lefatshe ba sa rate fa le ka tsewa ke merafe e mengwe. | (3½)
[12½] |
| 1.3.1 | Dipolitiki / kgatelelo / tlhaolele/pefelo | (3) |
| 1.3.2 | Go senyegile / dubegile | (3) |
| 1.3.3 | Bapalami ba sebi ba ne ba dira ekete ba tiile go aga ntekwane ba tiile go senya. | (3) |
| 1.3.4 | Go senyegile / dubegile – go tla ga makgoa mo Afrika-Borwa go tla go tlhabolola Afrika, pheletsong ga ba tlhole ba tsamaya, ba tswa ntsi e tala mabodisa nama. | (3½)
[12½] |
| 1.4.1 | Go tla tswa bogadi jwa dipholo tse nne | (3) |
| 1.4.2 | Go dira gore motho a bone thari / a nne le pelegi | (3) |
| 1.4.3 | Go tlhokomela ba bogadi / Go tlhokomela lelapa | (3) |
| 1.4.4 | Mosadi tshwene o jewa mabogo.
Ngwetsi e thswanetse go tlhokomela lelepa.
Ngwetsi ya maloba e utlwana le babogadi jj. | (3½)
[12½] |

PALOGOTLHE YA KAROLO A: 2x12½ = [25]

KAROLO YA B**POTSO 2****DINTSHONTSO TSA LORATO – L.D. RADITLADI**

2.1.1	Sakoma	(2)
2.1.2	Mmamotia	(2)
2.1.3	Mo ntlong ya ga Sakoma	(2)
2.1.4	Ka go letsa sebintšolo.	(2)
2.1.5	Tlhatlagano (o pateleditse)	(2)
2.1.6	Re tla	(1)
	Re tla	(1)
2.1.7	Tshwantshanyo	(2)
2.1.8	Nnyaya	(1)
2.1.9	Moraga ga go kopana ga Ponalo le Mmamotia kwa gabo Sakoma, Mmamotia o a tlogela Sakoma, mme a ratana le Kalafi.	(3)
2.1.10	Sakoma, Kalafi le Mmamotia.	(6)
2.1.11	Bolailwe ke Sakoma ka lerumo.	(1)
		[25]

KGOTSA**3.2 Difatshi kana Makoa a terama e**

- Kgotlang magareng Kalafi le Sakoma ga e tlotlheletsege. Ga e gole kwa ntle ga gore e tlhageletse ka bonako, babuisi ba bona Kalafi a ikutswa le Mmamotia fa a ntse a ratana le Sakoma.
- Ponalo o ne a tsamaya fela a fitlhelwa kwa ntlong ya ga Kalafi. A ga a a utlwiwa ke ope fa a goa?
- Sakoma ga a bodiwe ke ope dipotso.
- Kalafi o ne a robetse kwa kae fa Ponalo a bolawa?
- Goreng go twe ke Mmamotia yo o bolaileng Ponalo?
- Go setswe go twe ke Kalafi yo o bolaileng Ponalo?
- Goreng Kalafi le Mmamotia ba sia ba ise ba sekisiwe ke morafe pele? E kete ba molato go ntse go se jalo.
- Mkwadi o ba bolaya botlhe, ga a sie mongwe wa banna ba go sala a tsweletsa ka tsa botshelo le ena.
- Sakoma o bodipa – o ne a ka se tshele sentle le Mmamotia, fela mkwadi o bolaya le Mmamotia.
- Mophato o o neng o ile go batla Kalafi le Mmamotia o feletse kae?
- Batho ba Mokwena bona ba ne ba le kae?

[25]

KAROLO YA C

POTSO 3

MASAIKATEGANG A MAGODIMO – T.M.K. MEKGWE

- 3.1.1 Rre Sehume / Bra White (2)
 3.1.2 O thuntshitswe ke mapodisi. (2)
 3.1.3 Bra twhite o beeditse pitse le Rankelenyane, mme ya bo e fenywa.

Rrankelenyane o palelwa ke go ntsha thekete a re e timetse, bra White ka go tlalelana a a mo lwesa.

Mapodisi ntle le go botsolotsa sesosa sa ntwana ba tshwara bra White.

Bra White ga a ipone phoso ka gope ka ene a ne a ipatlela ditsaaagwe mo go Rrankelenyane.

Go ya ka ene, motho yo o ka bo a tshwerwe ke Rrankelenyane ka a mo jabeditse.

O ne a tshaba, mme mapodisa ba mo thunya a swela kwa Sepetlele. (6)

- 3.1.4 Ke tsala ya gagwe Rrankelenyane. (2)
 3.1.5 Moithui le Khuduga (2)
 3.1.6 Nkaikela (2)
 3.1.7 Moruti Mokgele (2)
 3.1.8 Mothofatso / Tshwanatshanyo (2)
 3.1.9 Khuduga (2)
 3.1.10 O lele o herima. (2)
 3.1.11 E ne a ikgwagetsa. (1)

[25]

KGOTSA

3.2 Poloto
E agegile Sentle

- Re itse gore Rre Sehume o swetse eng, le fa mogatse le morwawe bona ba sa itse.
- Re a itse gore goreng Rrankelenyane a timatimetsa metlhala a raya mokapelo a re o ya Matlosane, ntswana a ya Tlokwe.
- Fa Khuduga a tsenela bophodisa, re a tlhaloganya gore gongwe kwa botennywe jwa pelo, o ntse a na le maikaelelo a go busolosa loso lwa ga rraagwe, go lolomisa molao o o rojwang ke dinokwane.
- Khuduga ke lepodisi, Rrankelenyane ke senokwane, ka jalo fa ba simolola ba phela sa ntšwana le katse re a tlhaloganya.

Dikarabo tsa baithuti di elwe tlhoko.

[25]

END